

FOROMO YA IKWADISO YA BAAMEGI

EIMS Ref	1590	Leina la Porojeke	Thungela Lephallale CBM EIA
----------	------	-------------------	-----------------------------

Foromo eno e dira go kwadisa baamegi mo porojekeng e e umakilweng fa godimo le go batla tshwaelo le go tsaya karolo.

DINTLHA TSA GO BUSA

Tlhokomediso	Lucien James	Emeile	LCBM@eims.co.za
Founu	(011) 789 7170	Fekese	086 571 9047
Poso	P.O. Box 2083, Pinegowrie, 2123, South Africa		

TSHEDIMOSETSO YA MOAMEGI

Thaet lele	Leina le sefane ka botlalo									
Dintlha tsa go ikgolaganya wena	Mogala (Tirong)					Mogala (Legae)				
	Fekese					Selefouno				
	Emeile									
	Aterese ya Poso									
Mokgwa oo o ratang re ikgolaganya le wena ka one	Emeile		SMS		Whatsapp		Fekese		Poso	
Mokgatlo le/kgotsa baagi ba tikologo										

PAMPIRI YA DIPOTSO

A o amiwa ka tlhamalalo ke porojeke?	Ee		Nnyaa		Fa o rile ee, re kopa gore o tlhalose gore jang? (o letleletswe go tsenya ditsebe tse di oketsegileng fa go tlhokega)
A o modirisi wa lefelo la kopo kgotsa mafelo a a gaufi ka tlhamalalo? Fa go le jalo, re kopa o tlhalose tiriso ya gago go lefelo la kopo.					
A o itse baagi bape/mekgatlo/ditlhopho tsa baagi jalo le jalo e e dirang mo lefelong la kopo e e tshwanetseng go itsisiwe? Re kopa o re fe dintlha mme fa go kgonega dintlha tsa ikgolaganyo?					

FOROMO YA IKWADISO YA BAAMEGI

EIMS Ref	1590	Leina la Porojeke	Thungela Lephallale CBM EIA
----------	------	-------------------	-----------------------------

A o itse ka bathati bape ba morafe, batho ba tlhologo, kgotsa ditlhopha tsa lotso le tse di kgethegileng tsa setso tse di ka amiwang ke porojeke e e setseng e umakilwe? Re kopa o tlamele dintlha le tse go ka kgonang go ikgolaganya le bone?

A o itse baamegi bape ba bangwe ba ba tlhokang go itsisiwe/go nna le seabe? Re kopa o tlamele dintlha le tse go ka kgonang go ikgolaganya le bone?

Re kopa o re tlamele ka tlhaloso ya maemo a a kwa godimo ya dikarolo tsa tikologo e porojeke ka amegang ka tlhamalalo kgotsa e seng ka tlhamalalo? (go akaretsa ditiriso tse di jaaka go tshwara ditlhapi, go palama dikepe, moepo; dikarolo tsa popego ya lefatshe; tirelo; dijalo/diphologolo)

A o itse ka ditiro dipe tse dingwe (tsa ga jaana kgotsa tse di tshitshintsweng) go, kgotsa tse di bapileng le lefelo la kopo tse di ka nngang maleba go porojeke e e tshitshintsweng?

A o itse dikumo dipe tsa setso sa ngwaoboswa (go akaretsa dikumo tse sa tshwarengeng) mo lefelong la kopo le ditikologo? Re kopa o re fe dintlha?

Re kopa o tlhalose dikamego dipe tsa bio-physics le/kgotsa tsa loago le ikonomi tse o dumelang gore di tshwanetse go akanyetswa ka nako ya patlisiso?

A o na le matshwenyego ape a a rileng a mangwe, dikakgelo kgotsa se o le kgalhanong le sone go porojeke e e tshitshintsweng? Fa go le jalo, re kopa gore o re fe tshedimosetso?

EIMS ka tlotlo e kopa gore o saene tokumente eno mme o e busetse go EIMS kwa dintlheng tse di tlametsweng kwa godimo ga tsebe ya ntlha go tlhomamisa gore dikakgelo tsa gago, matshwenyego, le ditsenyeletso di a rekotiwa.

Leina		Mosaeno		Letlha	
-------	--	---------	--	--------	--